

48

RAD PARTIJSKE ORGANIZACIJE ZA VRIJEME
OKUPACIJE U GRADU BANJOJ LUCI

U julu mjesecu 1942. godine, poslije hapšenja druga Delić Fahrata, u Mjesnom komitetu Partije ostali smo od članova ja i Zvonko Dragomanović.

Veća provala Partijske organizacije otpočela je još u mjesecu maju, a nastala povodom hapšenja drugarice HARAMBAŠIĆ Nafije, koja je u zatvoru imala slabo držanje, pa je odala mnogo članova Partije, a među njima i neke članove Mjesnog komiteta Partije (Žic Ivana, prof. Vukić Milana, Zdravu Kordu, Voju Jankovića i druge). Isto tako, u zatvoru se je slabo držao i prof. Žic Ivan koji je na suočenju naročito teretio Janković Voju, sekretara SKOJ-evske organizacije, koji se je zbog toga jako demoralisao te se je i on počeo da odaje najaktivnije članove SKOJ-a, zbog čega je SKOJ-evska organizacija pretrpjela težak udarac. Bilo bi još mnogo više hapšenja, ali je zahvaljujući dobroj vezi sa zatvorenicima, koju sam imao takoreći svakodnevno preko svoje sestre Saroč Havke, koja je u periodu 1942. bila u zatvoru i koja me je obavještavala ceduljicom koju je ostavljala na zgodno mjesto u korpi i na taj način bili smo skoro redovno obavještavani o tome kome prijeti opasnost od hapšenja. O držanju Ivana Žica obavijestio me je iz zatvora Milan Vukić, a cedulji je donijela Žena od Žica Ivana. U cedulji je stajalo da ih obadvjicu agenti mnogo muče i da je Žic počeo da izdaje organizaciju te da se ja dobrom čuvam, jer da mu je on javio da je odao i mene. Ja i Dragomanović smo se sastali na obali Vrbasa "Pod crasima" i razmotrili poslije ove provale stanje partijske organizacije i došli do zaključka da moramo poduzeti izvjesne mjere kako bi organizaciju, koja je bila tada slabo povezana iz gore navedenih razloga ojačali da bi se rad mogao odvijati, jer je vladao stra-

hovit teror u gradu. Obavješteni smo da se u Banjoj Luci nalazi preko 200 agenata od kojih je većina svršila neke fašističke kurseve u Italiji, te da je to pojačanje sa agentima uslijedilo, posred ostalog, i radi toga, što je Banja Luka trebala da bude nova prestolnica NDH. U to doba na Istočnom frontu vodene su osudne bitke i fašisti su čekivali u najskorije doba pad Staljingrada, Moskve i drugih velikih gradova. Kod jednog dijela naših simpatizera zavladao je izvjestan strah zbog strahovitog terora. Taj strah se naročito ispoljavao u tome što se je vrlo teško moglo naći sklonište ilegalcima, a i mjesto za održavanje sastanaka. Mnogi su govorili: "Sve ćemo vam dati, samo vam ne možemo ustupiti stana".

Došli smo do zaključka da moramo popuniti Mjesni komitet Partije i na moj prijedlog donijeli smo zaključak da se kooptira kao tredi član u mjesno rukovodstvo drug Kušmić Mustafa zvan Mujica, koga sam ja vrlo dobro poznavao još od prije rata. Za njega sam isto tako znao da je bio još od augusta mjeseca direktno povezan sa drugaricom Umičević Zagom, koja je prije pomenute provale bila sekretar Mjesnog komiteta Partije. Prijem u Komitet ja sam lično saopštio drugu Kušmiću i pošto nismo imali momentalno zgodnog mjesta za sastanak, održali smo ga u prirodi i to kod ondašnje ciglane Hamzagine, to je na periferiji današnjih Pećine, II kvart. U ovom Komitetu ja sam bio sekretar. Na ovom sastanku zaključili smo da u Komitet primimo i jednu od najaktivnijih drugarica, drugaricu Nevenku Dadićević, koja je naročito mnogo radila sa omladinom, a najviše srednjoškolskom. Kroz diskusiju došli smo do zaključka da bi bilo potrebno da se uputi i neki kurir Pokrajinskom komitetu Partije u Sarajevo i da od njega zatražimo da nam pošalje nekog delegata da bi nam pomogao u obnavljanju i učvršćenju partijске organizacije. Ja sam za kurira odabrala drugu Smailagić Hajrudinu (koji sada radi kao savjetnik u Sekretarijatu za opštu upravu Izvršnog vijeća

NR BiH). On mi je donio odgovor od Pokrajinskog komiteta iz Sarajeva da će u najskorije vrijeme doći jedan delegat i data mi je lozinka sa kojom će se javiti.

Kroz par dana stigla je sa datom lozinkom drugarica Mlažević Zaga. Kad sam je prepoznao bilo mi je jako drago da je ona, pošto sam je još poznavao sa Beogradskog univerziteta kao istaknutog partiskog radnika u redovima studenata. Odmah sam se sa njom sporazumio da zakažemo sastanak Komiteta, koji smo održali, mislim, početkom augusta 1942. godine na periferiji Banje Luke u bašti Hrvaze Čejvana. Na tom sastanku smo detaljno proučili stanje u Partijskoj organizaciji i iznešen je od drugarice Zage detaljan izvještaj o političkom stanju u svijetu i kod nas. U ovo doba nije ostala neokrnjena, zbog čestih hapšenja ni jedna partijska organizacija u punom sastavu. Do tada su one postojale u svim dijelovima grada koji se po prilici poklapaju u ono doba, sa današnjim kvartovima. Pošto ni u jednom dijelu grada nije bilo 3 člana Partije da bi se mogla organizirati partijska (organizacija)-jedinica, to smo smatrali, s obzirom na postojanje po kvartovima jednog broja i kandidata i drugih vrlo aktivnih simpatizera da bi dobro bilo da formiramo tzv. partijske aktive u koje smo uključili sve aktiviste, tj. kako članove Partije tako i kandidate i one koji su uskoro trebali da budu kandidati. Na taj način smo u svakom kvartu uispjeli formirati aktiv od po pet, šest aktivista. To se je moglo učiniti i zbog toga što smo i prije toga skoro iste zadatke postavljali kako pred članove Partije, tako i pred dobre aktiviste, a i inače smo imali u planu da pristupimo masovnom primanju aktivista u članstvu Partije, jer smo konstatovali da nem je do tada kriterij za primanje bio vrlo strog, što se je ustvari pokazalo štetno za dalji razvoj partijske organizacije. Ispred Pokrajinskog komiteta drugarica je dala saglasnost na sastanku Komiteta na naš sastav

Mjesnog komiteta.

S obzirom na veliko iskustvo u radu s partijskim organizacijama i na političku i teoretsku uzdignutost drugarice delegata, smatrali smo da bi korisno bilo da ista obide sve aktive da bi malo uzdigla moral kod aktivista. Ona je s toga zajedno sa mnom obišla sve aktive.

Sjećam se da smo, obilazeći aktiv na području sadašnjeg II kvarta u kojem su bili drugovi: Munib Jusipović, Muhamed Hadžihalilović, Ahmed Čejvan, Čerim Čejvan i Mustafa Kozaragić te krojač Hamula Ibrahim, na sastanku postigli znatan uspjeh u njenom prisustvu, jer su mi poslije sastanka članovi aktiva rekli da se dive sposobnosti ove drugarice i da bi je trebao češće dovoditi na sastanke, pošto bi im navodno ona mnogo pomogla svojim poznavanjem i iskustvom. Ustvari, ja sam dobio utisak da ih je najviše oduševila govoreći o političkoj situaciji, jer je na jedan vrlo dokumentovan i intelligentan način znala da govor i oduševi prisutne, sa svojim govorom. Na ovim sastancima davali smo aktivima i detaljnije instrukcije kako da se povežu pojedinci članovi aktiva u svojoj sredini, kako agitaciono i propagandno djeluju i koje poslove da obavljaju. Po specijalnim zadacima, kao na primjer sakupljanje važnih podataka o neprijateljskim oružanim formacijama, direktno smo povezivali pojedince sa Mjesnim komitetom i za te poslove ostali članovi aktiva nisu znali. To radi posebnih uslova rada, tj. konspiracije. Članovi Komiteta nisu bili zaduživani za pojedine sektore rada, već smo zbog specijalnih prilika bili zaduživani po kvartovima, tako da je drug Zvonko Dragomanović bio zadužen za po prilici sadešnji I i jedan dio II kvarta. Drug Mujo Kušmić za III i IV kvart, dok sam ja bio zadužen za veći dio II kvarta pored sekretarske dužnosti. Ovo radi toga što sam jo i inače iz tog dijela grada i dobro sam poznavao članove aktiva. Drugaricu Nevenku Dadasović egz. zadužio da iznade

najaktivnije omladince i najaktivnije žene, te da nam predloži neke od njih kako bi u najskorije vrijeme oformili rukovodstvo SKOJ-a i neki aktiv Žena koji bi pretežno radio u redovima, odnosno po liniji Žena. Nevenka je tada najviše radila u redovima srednjoškolske omladine i bila je povezana sa školskim aktivima, koji su postojali po srednjim školama. Sjećam se da je među ženama u to doba bilo nekoliko vrlo aktivnih drugarica koje su bile povezane sa nekim ženama iz svoje blizine, tako su na neki način u to doba bile sve žene bilo neposredno bilo posredno, povezane sa partijskom organizacijom. Među najaktivnijim ženama, tada su, koliko se sjećam, bile drugarice Drenka Vujić, Vojnović Ljubica, Milosavljević Milena, Kušnić Stana, Kuzinkijević Ruža i još neke čijih se imena ne sjećam. Na idućem sastanku Komiteta, koji je održan u kući Kozaragić Mustafe (krojača) konstatovali smo da su za kratko vrijeme postignuti vidni rezultati u pogledu učvršćenja organizacije i stvaranje veza sa masama.

S obzirom da se je u to vrijeme tražilo mnogo podataka o stanju u neprijateljskim redovima, naročito domobranskim, a kako smo imali mnogo simpatizera i vrlo aktivnih domobranskih oficira, podoficira i vojnika, oformili smo neki vojni aktiv koji je često nazivan i vojni komitet, što je ustvari pogrešno. Sa tim komitetom takozvanim, drugaruca Zaga je bila direktno povezana. U ovom domobranskom aktivu bili su naročito aktivni oficiri i podoficiri, tačno se ne sjećam, Kundak Mile, Mihelčić Zvonko, Hadžihalilović Muhamed, Muhsinović Idriz, Granić Fido i još neki čijih se imena ne sjećam. Podaci koje su oni prikupljali davani su najčešće direktno preko druga Idriza Muhsinovića drugarici Zagi, a ponekada ih je ovaj davao i meni kada nije mogao odmah dobiti vezu, a ja sam ih predavao njoj. Poslije hapšenja nekih članova Komiteta SKOJ-a, mnogi su članovi SKOJ-a pobegli u partizane, a jedan dio ih je, nemogavši dobiti momentalne veze, otišao u domobranstvo sa namjerom da se iz domobranstva

prebace u-partizane (Himija Burzić, Mensur Ibrahimpašić). U ovom periodu bili su vrlo aktivni SKOJ-evci koji su predviđeni u rukovodstvo SKOJ-a i to: Dervišić Salko, Ifet Ibrahimkadić, Džemil Metiljević, Rebac Vlado i Kozomara Vlado. Sjećam se da sam se drugarivom Zagom razgovarao da bi ih trebao izabratи u Mjesni komitet SKOJ-a sa čime se je ona složila i rekla, ako je moje mišljenje da su dorasli da uđu u komitet, da ih se izabere. S obzirom da momentalno nisam mogao naći podesan stan za održavanje ovog sastanka, a kako je zatnom bila velika potjera, ovaj zadatak sam prenio na druga Zvonku da zajedno sa drugaricom Nevenkom nađe podesnu mjesto gdje bi se navedeni omladinci pozvali i ofirmili Komitet SKOJ-a. Od druga Zvonka sam obavješten da su održali taj sastanak, ali da su došla svega trojica na isti i da je оформljen Komitet SKOJ-a od trojice članova. Po mojoj preporuci za sekretara je bio predviđen drug Salko Dervišić.

Pred ovaj Komitet postavljen je zadatak da što prije oformi aktive po kvartovima, da postojeće učvrsti i da se sa njima što tešnje poveže. Drugarica Nevenka Dadasović je zadužena da vodi stalnu brigu o Komitetu SKOJa, tj. naročito da prisustvuje na sastancima bar u prvo vrijeme.

Uspjeli smo još da održimo kao Komitet još svega dva, tri sastanka i to u mjesecu septembru i oktobru, a zbog toga što je bilo vrlo teško dobiti stan, održavali smo kao članovi Komiteta često pojedinačne veze.

Kada smo uspjeli da postignemo neke značnije rezultate bila je u mjesecu novembru 1942. godine uhapšena drugarica Žaga Blažević, koja je bila skrivena u kući drugarice Fatime Pašić, sada zaposlena u Elektročnom preduzeću Panja Luka. Nju je kod Fatime sklonio njen rođak ili ljubavnik domobranski podoficir Hadžihalilović Muhamed, koji je sada još funkcioner u Sarajevu, a koji je bio uhapšen, jer ga je navodno odao neki domobranski oficir. Čuo sam da se je i on slabo držao u zatvoru i da je po

svoj prilici rekao da se Zaga nalazi kod Fatime Pašić, te su agenti došli i uhapsili i Zagu i Fatimu Pašić. Ja sam se u to vrijeme krio u šupi Idriza Muhsinovića i jedne noći, mislim 12. novembra 1942. godine došli su ustaški agenti, njih 8 i opkolili kuću Idriza Muhsinovića i istoga odveli u zatvor. Ja sam se jedva uspio spasiti pobegavši iz šupe preko bašte i to bio u tri sata po ponoci. Poslije sam čuo da je Muhamed Hadžihalilović teretio Mustafu Kozaragiću i Idrizu Muhsinovića, te da je rekao da oni znaju gdje se jo nalazim. Sutradan sam, a što je poznato Idrizu Muhsinoviću, trebao biti prebađen za Kozaru nekim autom, a što je spriječilo hapšenjem Muhsinovića. Ostavši bez veze, sklonio sam se u čumac u blizini Čejvana i preko drugarice Paše Čejvan, seda poslane u Narodnom odboru opštine Banja Luka, uspostavio sam vezu sa Ćerimom Čejvanom, te se poslije teške muke i to bez veze tišao sam na stvaru vezu nekom Slovencu u selo Glemočani, na kotaču kamufliran u neko staro odijelo, prebacio se sa Mehom Šećom u navedeno selo i preko tog Slovence uspostavio vezu sa partijskom organizacijom iz Kozare (Ilić Stojanović i Vojo Stupar). Drugarica Zaga kada je bila uhapšena, čuo sam da je pokuhala pobjeći iz ustaškog zatvora, pa kada joj tonje pošlo za rukom, onda je pod pritiskom egenata počela da odaje partijsku organizaciju. Odala je cijeli komitet. Pošto ostale članove i aktiviste nije lično poznavao, čuo sam da je rekla da ih ja lično poznam i da bi ona preko mene i ostalih članova Komiteta uspjela na srednji način saznači ta imena ostalih i dala prijedlog da bih onda trebalo pristupiti masovnom hapšenju aktivista kada ona pohvata sve konce organizacije. Ustaški agenti su izgleda prihvatali njen plan i pustili je, ali je zahvaljujući budnosti partijске organizacije i činjenice da je ona, kada je izšla, došla članu Mjemuć komiteta drugu Ratomir Mujić i rekla da je pobegla, otkrila se

raznim unakrsnim pitanjima, kao što je: kako je mogla pobjeći, otkud joj zar i slično, priznala da je pristala da radi za agente ali da ona to nikada neće htjeti već da će nekim lukavstvom uspijeti ih prevaziti i u pogođnom momentu pobjeći na slobodnu teritoriju. Mujo i Stana su, dobivši od mene obavještenje da budu vrlo budni prema njoj, donijeli zaključak da je prisile da se zajima ujutro rano seljačkim kolima pobegne. Ona je u početku odbijala taj prijedlog rekavši da bez dozvole druga Starog ne smije napustiti Banju Luku, ali joj je Mujo na to rekao da sada more idti pa dok rasprave čitavu stvar sa drugom Starim, da se ona vrati ako je potrebno. Isto tako joj je rekao da sam i ja za to da ona odmah krene. U međuvremenu i ja sam se uspio prebaciti kao što sam gore naveo, i mi smo se našli na oslobođenom teritoriju i donijeli zaključak u saglasnosti sa drugom Vojom Stuparem i Ivicom Stojanovićem, da ja i Mujo krenemo za Kozaru, a da će ona i drug Zvonko Dragomanović, koji je isto tako iz Banje Luke bio partijakes i vezi da je Žaga odala Mjesni komitet i njega lično i da će on prvom zgodnom prilikom prebaciti se na jednu staru vezu koja je njemu bila poznata, jer da on neće da radi za ustaše, pošto je bio agenta neki Vaiss njega prisiljavao da radi za njih, a da je on obedio, ali da to ne misli izvršiti. Kada smo ja i drug Mujo stigli na Kozaru dobili smo vezu i otišli preko Grmeča, nevrativši se drugu Osmanu Karabegoviću. Mi smo druga Osmana upoznali šta se je desilo u partiskoj organizaciji i on je odmah obavijestio Okružni komitet za Kozaru da ih obavije preko Grmeča za Oblasni komitet do druga Pucara. Kada smo ja i Mujo stigli drugu Starom u Bosanski Petrovac išnijeli smo čitav slučaj pred njega i poslije toga smo upućeni na nove partiske zadatke, ja sam stavljen na raspolaganje Okružnom komitetu Bihać, a drug Mujo Okružnom komitetu za Kozaru.

Kada je u Bosanski Petrovac stigla Zaga i Zvonko radi raščišćavanja još nejasnih pitanja, bili smo od druga Starog ponovno pozvani ja i drug Mujo, i ponovno osvijetlili još neke momente izdaje drugarice Zage i Zvonka. Poslije toga mi smo ponovno otišli na svoje zadatake, a njih dvoje su ostali u Bosanskom Petrovcu.

Kao što sam saznao da je Zaga upućena u II Kraljišku brigadu, a Zvonko Iragomanović u II ili III Proletersku. Isto tako sam čuo da je poslije izvjesnog vremena Zaga izvedena i strijeljena pred II bataljonom iste brigade, a za Zvonka sam čuo dvije verzije jednu da je poginuo negdje sredinom 1943. godine, a neki su pričali da je i on strijeljan od naših.

Banja Luka, 7.aprila 1959.godine

Sarađ Ibrahim, a.r.
Banja Luka

Prepis izvršile: HOBOT DARINKA
daktilograf
iz Banje Luke

S E A V N I L I
1. F. Branković
2. Ibrahim

Tačnost prepisa ovjerava

Upravnik



Centralni arhiv Banja Luka
Ibrahim Itrišić

Arhiv Bos. krajine B. Luk.

ABK 209-MG-15/74